

Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na oslobođanje od plaćanja akcize i poreza na dodatu vrijednost za diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije

Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. [34/2010](#), [52/2013](#), [68/2015](#) [53/2017](#) i [65/2017](#) - ispravka.

Opšte odredbe

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način ostvarivanja prava na oslobođanje od plaćanja akcize i poreza na dodatu vrijednost (u daljem tekstu: porezi) za proizvode i usluge koje nosioci prava, utvrđeni ovim pravilnikom, nabavljaju za službene i lične potrebe za vrijeme svog djelovanja, odnosno boravka u Crnoj Gori.

Nosioci prava za službene potrebe

Član 2

Oslobođanje od plaćanja poreza, za službene potrebe, mogu ostvarivati:

1. diplomatska i konzularna predstavništva koja djeluju u Crnoj Gori, sa izuzetkom konzulata kojima rukovode počasni konzularni funkcioneri, uz uslov uzajamnosti.
2. međunarodne organizacije, odnosno predstavništva međunarodnih organizacija koje djeluju u Crnoj Gori, ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom.
3. oružane snage država koje su članice Organizacije Sjevernoatlantskog saveza (u daljem tekstu: NATO-a).

Nosioci prava za lične potrebe

Član 3

(1) Oslobođanje od plaćanja poreza, za lične potrebe, mogu uz uslov uzajamnosti, ostvarivati:

1. diplomatski agent i članovi njegove porodice koji žive u istom domaćinstvu, ako nijesu državljani Crne Gore ili u Crnoj Gori nemaju stalno prebivalište;
2. konzularni funkcioner i članovi njegove porodice koji žive u istom domaćinstvu, ako nijesu državljani Crne Gore ili nemaju u Crnoj Gori stalno prebivalište, sa izuzetkom počasnih konzularnih funkcionera;
3. članovi administrativnog i tehničkog osoblja diplomatskih predstavništava i članovi njihove porodice koji žive u istom domaćinstvu, ako nijesu državljani Crne Gore ili nemaju u Crnoj Gori stalno prebivalište.
4. konzularni službenici ako nijesu državljani Crne Gore ili nemaju u Crnoj Gori stalno prebivalište u konzulatima kojima rukovode počasni konzularni funkcioneri.

(2) Oslobođanje od plaćanja poreza, za lične potrebe, mogu ostvarivati:

1. članovi diplomatskog osoblja međunarodnih organizacija, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija i članovi njihovih porodica, koji žive u zajedničkom domaćinstvu, ako nijesu državljani Crne Gore ili nemaju u Crnoj Gori stalno prebivalište, ako takvo oslobođanje određuju međunarodni ugovori koji važe za Crnu Goru i
2. članovi administrativnog, tehničkog osoblja, kao i eksperti međunarodnih organizacija, odnosno predstavništava međunarodnih organizacija i članovi njihovih porodica koji žive u zajedničkom domaćinstvu, ako nijesu državljani Crne Gore ili nemaju u Crnoj Gori stalno prebivalište.
3. prateće civilno osoblje, koje prati oružane snage država članica NATO-a za snabdijevanje njihovih menzi, ako te snage učestvuju u zajedničkim odbrambenim aktivnostima i vojnim akcijama odnosno vojnim vježbama ili obuci, konferencijama, seminarima i drugim sličnim aktivnostima.

Vrste proizvoda, odnosno usluga

Član 4

Oslobođanje od poreza može se ostvarivati za sve vrste proizvoda, odnosno usluga, bez obzira da li su nabavljeni na domaćem tržištu ili su uvezeni iz inostranstva na područje Crne Gore, ako su ispunjeni uslovi u pogledu nosilaca prava i ako su priložena zahtijevana dokumenta.

Ograničenje oslobođenja od plaćanja poreza

Član 5

(1) Oslobođenje od plaćanja poreza može se ostvarivati ako je vrijednost kupljenih proizvoda, odnosno usluga po pojedinačnom računu (sa uključenim PDV) veća od 50 €.

(2) Izuzetno od stava 1 ovog člana, oslobođenje od plaćanja poreza bez ograničenja može se ostvariti uz uslov uzajamnosti.

(3) Izuzetno od stava 1 ovog člana, oslobođenje od plaćanja poreza bez ograničenja može se ostvariti ako se radi o nabavci goriva za prevozna sredstva nosilaca prava.

(4) Ograničenja vrijednosti iz stava 1 ovog člana ne važe za oslobođenja od plaćanja poreza pri uvozu proizvoda.

Raspolaganje proizvodima, odnosno uslugama

Član 6

(1) Ukoliko nosioci prava proizvode, odnosno usluge daju na raspolaganje drugim licima (preprodaja, poklon i dr.) prije isteka roka od tri godine, odnosno isteka roka o uzajamnosti od dana nabavke tih proizvoda, odnosno usluga, nosilac prava uplaćuje poreze koji nijesu naplaćeni prilikom nabavke tih proizvoda, odnosno usluga.

(2) Drugim licima, iz stava 1 ovog člana, ne smatraju se članovi porodica nosilaca prava koji sa njima žive u zajedničkom domaćinstvu.

(3) Raspolaganjem, iz stava 1 ovog člana, ne smatra se davanje poklona u vrijednosti do 50 €, koje nosioci prava daju drugim licima, u skladu sa njihovim funkcijama.

Način ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja poreza

Član 7

(1) Nosioci prava, pravo na oslobađanje od plaćanja poreza ostvaruju na osnovu poreske identifikacione kartice, koju izdaje Poreska uprava (Centrala).

(2) Poreska identifikaciona kartica izdaje se na osnovu liste nosilaca prava, koju Poreskoj upravi dostavlja organ državne uprave nadležan za vanjske poslove (u daljem tekstu: Ministarstvo).

(3) Lista, iz stava 2 ovog člana, sadrži naročito: naziv diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije ili njenog predstavništva, ime i prezime nosioca prava, broj diplomatskog pasoša i njegov svojeručni potpis, naziv države članice NATO-a, podatke o zajedničkoj aktivnosti koje sprovode, predviđeno vrijeme trajanja te aktivnosti i specifikaciju proizvoda koji se nabavljaju ili usluga koje se koriste za potrebe države članice NATO-a.

(4) Ministarstvo obavještava Poresku upravu o promjenama, koje se odnose na listu nosilaca prava, kao i o ograničenjima u pogledu uzajamnosti iz čl. 2 i 3 ovog pravilnika.

Član 8

Poreska identifikaciona kartica je formata 8,5 cm h 5,4 cm i sadrži naročito: grb Crne Gore, naziv - Crna Gora, Vlada Crne Gore, Poreska uprava, broj kartice, fotografiju formata 2 cm h 2 cm, naziv, odnosno ime i prezime nosioca prava i napomenu da je imalac kartice izuzet od plaćanja poreza u Crnoj Gori.

Član 9

(1) Nosioci prava, oslobađanje od plaćanja poreza, ostvaruju u trenutku isporuke proizvoda, odnosno usluga.

(2) Nabavku proizvoda, odnosno usluga, bez plaćanja poreza, nosilac prava potvrđuje poreskom identifikacionom karticom.

(3) U slučaju nabavke proizvoda, odnosno usluga za službene potrebe, kupac isporučiocu proizvoda, odnosno usluga, pored poreske identifikacione kartice, dostavlja i ovlaštenje sa specifikacijom proizvoda, odnosno usluga ovjereno od strane odgovornog lica.

(4) Isporučilac proizvoda, odnosno usluga, nosiocu prava za isporučene proizvode, odnosno usluge izdaje račun i upisuje broj poreske identifikacione kartice i napomenu da isporuka ne podliježe plaćanju poreza. Kod maloprodaje na računu se obezbjeđuje i svojeručni potpis nosioca prava.

(5) Isporučilac, izvođač, odnosno podizvođač koji vrši isporuku proizvoda, odnosno usluga na teritoriji diplomatskog predstavništva, za isporučene proizvode, odnosno usluge izdaje račun i upisuje broj poreske identifikacione kartice tog diplomatskog predstavništva i napomenu da isporuka ne podliježe plaćanju poreza.

(6) Obveznik PDV iz stava 5 ovog člana, ostvaruje pravo na oslobađanje od plaćanja PDV na osnovu dokumenta (ugovor, izjava, potvrda) dobijenog od nosioca prava, kojim dokazuje da ima status isporučioaca, izvođača, odnosno podizvođača proizvoda, odnosno usluga na teritoriji tog diplomatskog predstavništva.

Član 10

Obveznici poreza vode posebnu evidenciju o proizvodima, odnosno uslugama isporučenim za namjene utvrđene ovim pravilnikom.

Član 11

(1) Obveznici PDV, kod mjesečnog obračuna PDV-a, za proizvode, odnosno usluge isporučene za namjene utvrđene ovim pravilnikom, primjenjuju nultu stopu (0%).

(2) Poreski odnosno akcizni obveznici koji vrše prodaju akciznih proizvoda na koje je plaćena akciza, imaju pravo na povraćaj akcize u iznosu za koji je nosilac prava oslobođen, na osnovu priložene dokumentacije i zahtjeva koji podnosi nadležnom carinskom organu.

(3) Obveznici PDV-a, koji promet iskazuju preko poreske registar kase, u svojoj knjigovodstvenoj evidenciji vrše umanjenje izlaznog PDV-a, za iznos PDV-a koji je sadržan na odsječku kasene trake za proizvode, odnosno usluge isporučene za namjene utvrđene ovim pravilnikom.

Završne odredbe

Član 12

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na oslobođanje od plaćanja akcize i poreza na dodatu vrijednost za diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije ("Službeni list RCG", broj 74/04).

Član 13

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".